

PHILIPS

Gramofon
TAV9000D



Priručnik za upotrebu

Registrujte svoj proizvod i potražite podršku na:

www.philips.com/support

Sadržaj

1	Važno	2
	Bezbjednost	2
	Napomena	3
	Zaštitni znaci	3
2	Vaš gramofon	4
	Uvod	4
	Šta je u kutiji	4
	Pregled gramofona	5
3	Početak	8
	Sastavljanje gramofona	8
	Povezivanje putem RCA audio kabl	10
	Povežite pomoću audio kabl	10
	Povežite slušalice	11
	Povežite radio antenu	11
	Povezivanje sa naponskom mrežom	11
	Uključivanje i isključivanje	11
	Podešavanje sata	12
4	Reprodukcija	12
	Reprodukovanje vinila	12
	Prestanak reprodukcije vinilnih ploča	13
	Zamijenite iglu	14
	Uklonite prekrivač protiv prašine	14
	Reprodukcija sa USB-a	14
	Preskakanje numera	15
	Programiranje numera	15
5	Slušanje Bluetooth® muzike	16
	Povežite Bluetooth®	16
	Prekidanje Bluetooth®-a	17
	Pražnjenje memorije Bluetooth® uparivanja	17
6	Auracast™ rad	18
	Prijema Auracast™	18
	Prekid veze sa Auracast™ prijemnikom	18
	Auracast™ emitovanje	19
	Prekidanje Auracast™ emitovanja	20
7	Bluetooth-Out rad (BT-OUT)	20
	Povezivanje sa Bluetooth uređaj	20
	Prekid veze izlaza Bluetooth	21


8	Slušanje DAB+ radija	22
	Automatsko skladištenje DAB+ radio stanica	22
	Izbor DAB+ radio stanice	22
	Ručno skladištenje DAB+ radio stanica	23
	Prikaz DAB+ informacija	23
	Upotrebite DAB+ meni	23
9	Slušanje FM radija	24
	Automatsko skladištenje FM radio stanica	24
	Ručno skladištenje FM radio stanica	24
	Uključite FM radio stanicu	25
	Odaberite uskladištenu FM radio stanicu	25
	Upotrebite FM meni	25
	Prikaz RDS informacija	25
10	Ostale karakteristike	26
	Vraćanje na fabrička podešavanja	26
11	Philips Entertainment aplikacija	26
	Preuzimanje aplikacije	26
	Uparite aplikaciju sa gramofonom	27
	Odaberite svoj zvuk	27
	Odaberite izvor zvuka	28
	Prijem nešifrovanog Auracast™ emitovanja	29
	Prijem šifrovanog Auracast™ emitovanja	29
	Izbor DAB radija	30
	Izbor FM radija	31
	Odaberite USB direkt	32
	Podešavanje sata	33
	Odabir Auracast™ emitovanja	35
	Odaberite izlaza Bluetooth (BT Out)	36
	Daljinski upravljač	37
	Vodič za korisnike	37
	Nadogradnja firmware-a	37
12	Specifikacije proizvoda	38
13	Rešavanje problema	39

1 Važno

Bezbjednost

Pročitajte sva uputstva prije no što upotrijebite ovaj gramofon.

Ako dode do oštećenja uslijed nepoštivanja uputstava, garancija neće važiti.



Ikonica „munja“ ukazuje da unutar uređaja postoji neizolovani materijal koji može dovesti do strujnog udara. Zarad bezbjednosti svih u domaćinstvu, molimo da ne otvarate kućište. Ikonica „znak uzvika“ ukazuje na karakteristike koje morate pažljivo pročitati u literaturi koju ste dobili da izbjegnute probleme u radu i održavanju uređaja. **UPOZORENJE:** Da umanjite rizik od požara ili strujnog udara, ovaj uređaj ne smije biti izložen kiši ili vlazi, niti prijedmeti ispunjeni tečnošću, poput vaza smeju biti postavljeni na uređaj. **OPREZ:** Da izbjegnute strujni udar propisno uključite utikač. (Za regione sa polarizovanim utikačima: Da spriječite strujni udar, uparite širok dio sa širokim ulazom.)

Upozorenje

- Nikad ne uklanjajte kućište uređaja.
 - Nikad ne podmazujte dijelove uređaja.
 - Nikad ne gledajte u laserski zrak unutar uređaja.
 - Nikad ne stavljajte ovaj uređaj na drugu električnu opremu.
 - Držite ovaj uređaj daleko od sunčeve svjetlosti, otvorenoga plamena ili toplote.
 - Postarajte se da uvijek imate lak pristup strujnom kablo, utikaču ili adapteru, da biste mogli da isključite uređaj iz struje.
-
- Postarajte se da ima dovoljno slobodnoga prostora oko uređaja radi ventilacije.
 - Koristite samo dodatke koje je odredio proizvođač.

- Uređaj ne smije biti izložen kapljanju ili prskanju vode.
- Ne stavljajte nikakav izvor opasnosti na uređaj (prijedmete pune tečnosti, upaljene svijeće).
- Tamo gdje je uređaj isključen putem utikača, uređaj će ostati spreman za rad.
- Bezbjedno koristite proizvod u okruženju gdje je temperatura između 0°C i 40°C.

 Ovo je aparat KLASA II, sa dvostrukom izolacijom i bez uzemljenja.

CAUTION-CLASS 2 LASER RADIATION
WHEN OPEN DO NOT STARE
INTO THE BEAM (IEC60825-1/Class 2)

Kada je otvoreno, postoji laserska radijacija klase 2.

Ne gledajte u zrak svjetla.

(Unutar proizvoda)

(Vrsta klase varira od proizvoda. Molimo da pogledate stvarni primljeni proizvod.)

Napomena

- Pločica se nalazi na zadnjoj strani uređaja.

Napomena

Usklađenost

Bilo koje promjene ili modifikacije ovoga uređaja, koje nije eksplicitno odobrio MMD Hong Kong Holding Limited, mogu oduzeti pravo korisniku da rukuje ovim proizvodom. Ovim, TP Vision Europe B.V. izjavljuje da je proizvod u skladu s osnovnim zahtjevima i drugim relevantnim odredbama RED direktive 2014/53/EU i UK Radio Equipment Regulations SI 2017 No 1206. Deklaraciju o usklađenosti možete naći na www.philips.com/support.



Ovaj proizvod je usklađen sa zahtjevima Evropske komisije u pogledu radio-interferencije.



Ovaj proizvod je konstruisan i proizveden od materijala visokog kvaliteta i komponenti koje se mogu reciklirati i ponovno koristiti.



Ovaj simbol znači da proizvod ne smije biti odložen kao obučan kućni otpad i da treba biti dostavljen odgovarajućem pogonu za reciklažu. Poštujte lokalna pravila i nikad nemojte odlagati ovaj proizvod sa uobičajenim kućnim otpadom.

Ispravno odlaganje starih proizvoda pomaže sprječavanje negativnih posljedica na okruženje i ljudsko zdravlje.



Ovaj simbol na proizvodu znači da proizvod sadrži baterije usklađene s Evropskom regulativom (EU) 2023/1542, koje se ne mogu odlagati na otpad sa uobičajenim kućnim otpadom. Informišite se o lokalnom sistemu sakupljanja električnog i elektronskog otpada i proizvoda. Poštujte lokalna pravila i nikad nemojte odlagati ovaj proizvod sa uobičajenim kućnim otpadom. Ispravno odlaganje starih proizvoda pomaže sprječavanje negativnih posljedica na okruženje i ljudsko zdravlje.

Zaštitni znaci



AURACAST

Auracast™ oznaka i logo su vlasništvo Bluetooth SIG, Inc. i svako korištenje te oznake od strane MMD Hong Kong Holding Limited je na osnovu licence. Ostali registrovani zaštitni znaci i nazivi pripadaju njihovim vlasnicima.



Bluetooth®

The Bluetooth® naziv i logo su registrovani zaštitni znaci u vlasništvu Bluetooth SIG, Inc. i svaka upotreba tih oznaka kod MMD Hong Kong Holding Limited obavljena je pod licencom.




Be responsible
Respect copyrights

Pravljenje neovlaštenih kopija licencno zaštićenih materijala, uključujući i programe za kompjutere, datoteke, emisije i zvučne zapise, može kršiti autorska prava i predstavljati krivično djelo. Ova se oprema ne smije koristiti u te svrhe.

2 Vaš gramofon

Čestitamo vam kupovinu i želimo vam dobrodošlicu u Philips! Da biste u potpunosti uživali u prednostima podrške koju Philips nudi, registrujte svoj proizvod na www.philips.com/support.



Uvod


Ovim gramofonom možete

- Reprodukovati vinile
- Slušati muziku preko Bluetooth-a
- Slušanje radija
- Uživati u muzici preko slušalice
- Podrška izlaza Bluetooth i Aux
- Podrška Auracast™ risivera & Auracast™ remitovanja
- Za kontrolu uređaja koristite aplikaciju.

Šta je u kutiji

Provjerite i identifikujte sadržaj paketa:


- | | |
|----------------------------|----------------------|
| • Glavni uređaj | • 45 rpm adapter |
| • Plato (uključujući kaiš) | • Šarke x2 |
| • Podloga | • Teleskopska antena |
| • Prekrivač za prašinu | • Skraćeni priručnik |
| • Strujni kabl x2 | • Bezbednosni list |
| • Protiv teg | • Garantni list |



Napomena

- Broj strujnog kabla i vrsta utičnice zavise od regiona.
- Slike, ilustracije i crteži u ovom priručniku za korisnike su samo prikaz. Stvarni proizvod se može vizuelno razlikovati.

Pregled gramofona



- ① **PUSH /**

 - Pritisnite da uključite i odete na poslednji izvor.
 - Okrenite da promjenite izvor (Gramofon/ Bluetooth/Prijema Auracast™/DAB/FM/USB direkt/Audio ulaz).
- ② **LED indikator**

 - Auracast™/ Bluetooth ulaz i izlaz LED indikator.
- ③ **LED EKRAN**
- ④ **UTIKAČ SLUŠALICA (6,3MM)**


 - Povežite slušalice.
- ⑤ **/BT OUT/VOLUME (IZLAZA BLUETOOTH/JAČINE ZVUKA)**

 - Dug pritisak da uđete u meni, Auracast™ broadcast ili izlaza Bluetooth.
 - U režimu prijema Auracast-a, pritisnite i zadržite da opet skenirate Auracast™ kanale za emitovanje.
 - U režimu mirovanja
Dug pritisak: uključivanje/isključivanje tajmera
Kratak pritisak: uključivanje/isključivanje sata
 - Okrenite da podesite jačinu zvuka (nije u meniju).

Status funkcije LED (vidi tabelu ispod).

Funkcija	Status	Osnova
Snaga	Mirovanje	● Puna crvena
	Isključivanje	- Isključeno
Bluetooth	Uparivanje	↻ Treperi plavo (brzo)
	Povezano	● Puno plavo
	Prekinuta veza	↻ Treperi plavo (sporo)
Auracast™	Šifrovan Auracast™ prenos	● Pun čilibar
	Deaktiviran šifrovani Auracast™ prenos	↻ Treperi čilibar (brzo)
	Nešifrovani Auracast™ prenos	● Puna ljubičasta
	Deaktiviran nešifrovani Auracast™ prenos	↻ Treperi ljubičasto (brzo)
	Režim skeniranja Auracast™ prijemnika	↻ Treperi cijan (sporo)
	Prijema Auracast™ povezan	● Puna cijan
	Prijema Auracast™ nepomičan	↻ Treperi cijan (veoma sporo)
Bluetooth izlaz	Uparivanje	↻ Treperi bijelo (sporo)
	Povezano	○ Puna bijela
	Prekinuta veza	↻ Treperi bijelo (brzo)

Pregled gramofona



⑥ TANJIR

- Mjesto gdje se stavlja ploča.

⑦ CENTRALNA OS

- Os drži tanjir gramofona centriranim i stabilnim.

⑧ PROTIV TEG

- Balansira pritisak igle

⑨ DUGME PROTIV PROKLIZAVANJA

- Dugme protiv proklizavanja primjenjuje unutrašnju silu na ručicu da spriječi spoljno preskakanje preko ploče uslijed centrifugalne sile kojom stvara rotacija platoa.

⑩ POLUGA ZA PODIZANJE RUČICE TONARA

- Koristi se za kontrolisanje ručice tonara pri podizanju/spuštanju na površinu ploče, bez opasnosti po površinu ploče i iglu.

⑪ KLIP RUČICE TONARA

- Fiksira ručicu tonara radi zaštite kada se ne koristi

⑫ NOSAČ RUČICE TONARA

- Koristite da odložite ručicu tonara kada ne koristite gramofon.

⑬ DUGME SPEED (BRZINE) ROTACIJE

- Prebacivanje brzine (33-1/3, 45 RPM)

⑭ RUČICA TONARA


- Nosi iglu preko ploče.

⑮ GLAVA I ZVUČNICA

- Zvučnica (AT3600LA) je spojena sa glavom.

⑯ RUČICA ZA PODIZANJE

Pregled gramofona



17 DAB/FM ANTENA

- Poboljšanje FM/DAB+ prijema.

18 UTIKAČ AUDIO IN (AUDIO ULAZ)

- Povezuje spoljni uređan putem 3,5 mm kabla (nije dio kompleta)

19

- Povezivanje USB skladišta.

20 AUX OUT (AUX IZLAZ) UTIKAČ

- Povezuje spoljni zvučnik putem RCA kabla (nije dio kompleta).

21 AC IN~ (AC ULAZ)

22 PREKRIVAČ ZA PRAŠINU


3 Početak

! Opresz


- Upotreba kontrola i podešavanja ili procedura drugačijih od ovih koje su ovde prikazane može dovesti do rizične izloženosti radijaciji ili drugih nebezbednih operacija.
- Instrukcije iz ovoga odjeljka uvijek slijedite po redu.

Sastavljanje gramofona


1 Postavljanje platosa na uređaj



2 Kaiš je unaprijed postavljen ispod platosa




3 Okrenite plato naopako, prevucite kaiš preko motora. Otpustite ruku sa kaiša kada postavite kaiš preko motora.




- Polako rukom rotirajte plato desetak puta u smjeru strelice. Ispravite kaiš gdje je uvrnut i postarajte se da se kreće glatko.


10x




4 Postavite podlogu na plato.




- Nježno paralelno povucite prekrivač igle unaprijed da ga uklonite prije reprodukcije.




5 Ubacite protivteg u ručicu u smjeru strelice. Otključajte klip ručice.




- Upotrijebite podizač da podignete ručicu.





- 6 Upotrijebite ručni podizač da dovedete iglu u ravan sa pločom.



- Upotrijebite polugu da spustite učicu tonara na ploču da započnete reprodukciju.



- 7 Okrećite protivteg na zadnjem dijelu ručice dok ručica ne stoji ravno i balansirano.




- 8 Vratite ručicu na odmorilište. Okrećite prsten sa brojevima SAMO u smjeru strelice, sve dok se „0“ ne nađe na gornjoj poziciji.





Savjet


- Broččanik i protivteg se kreću odvojeno jedan od drugog. Tokom ovog koraka ne okrećite protivteg.




- Držite i rotirajte i brojnik i kontrateg u smjeru strelice 1 1/2 rotacije dok broj „1“ ne bude na gornjoj poziciji.



- 9 Umetnite šarke poklopca za prašinu u mjesta za šarke na obe strane poklopca za prašinu.



Potpuno umetnite šarke u osnove šarki, locirane na zadnjem dijelu gramofona.




Napomena

- Da uklonite poklopac za prašinu, uhvatite obe strane poklopca za prašinu i polako ih podignite da uklonite prekrivač zajedno sa šarkama.

Povezivanje putem RCA audio kabl


Povežite RCA kabl (nije dio kompleta) sa spolnim zvučnikom.

- ↳ CRVENI utikač – utaknite u R-izlaz.
- ↳ BIJELI utikač – utaknite u L-izlaz




Povežite pomoću audio kabl

- 1 Upotrijebite audio kabl (nije dio kompleta) da povežete eksterni uređaj s jedne strane, a drugi kraj kabl sa 3,5 mm utikačem u AUDIO IN ulaz na zadnjem dijelu uređaja.




- 2 Okrenite  /  dugme da prebacite Audio ulaz izvor.



- 3 Pritisnite start na uređaju da pokrenete reprodukciju (pogledajte uputstvo toga uređaja).


Povežite slušalice

Povežite slušalice (nisu deo kompleta) pomoću utikača slušalica (6,3 mm) s prednje strane gramofona.




Povežite radio antenu

Povežite dostupnu radio antenu sa ovim uređajem prije no što pustite radko.



Povezivanje sa naponskom mrežom

Povezivanje strujnog adaptera sa utičnicom u zidu.



Opres

- Rizik od oštećenja proizvoda! Vodite računa da naponska mreža odgovara voltaži označenoj na zadnjem ili bočnom dijelu uređaja.
- Rizik od strujnoga udara! Prije uključivanja adaptera, postarajte se da je utikač pričvršćen. Kada isključujete adapter, uvijek vucite utikač, nikad kabl.
- Prije povezivanja sa adapterom, postarajte se da ste obavili sva ostala povezivanja.

Uključivanje i isključivanje

Pritisnite  /  dugme da uključite uređaj.
↳ Uređaj će se uključiti na posljednji izabrani zvor.

Pritisnite  /  dugme da isključite uređaj.
↳ Prebacite na režim mirovanja.

Rotirajte  /  dugme da prebacite izvor.
↳ Gramofon/Bluetooth/Prijema Auracast™ / DAB/FM/USB direkt/Audio ulaz.





Napomena

- Uređaj se sam prebacuje u režim mirovanja poslije 15 minuta neaktivnosti.

Podešavanje sata

Sat se može podesiti putem aplikacije Philips Entertainment.

- 1 Pritisnite  ikonicu na aplikaciji da uđete u spisak Clock Settings.



- 2 Nakon ulaska u režim mirovanja, ako je sat podešen, okrenite dugme **Volume** da pokažete info sata.



Napomena

- Poslije isključivanja iz struje, sat mora da se podesi opet jer nema baterije koja podržava rad sata.


4 Reprodukcijska

Reprodukcija vinila


- 1 Postavite uređaj na ravnu površ.
- 2 Postavite slipmat na tanjir prije postavljanja vinila.
- 3 Upotrijebite prekidač brzine pored ručice tonara da podesite brzinu (33-1/3, 45 RPM) u skladu sa pločom.




- 4 Okrenite  /  dugme da prebacite Gramofon izvor.




- 5 Nježno paralelno povucite prekrivač igle unaprijed da ga uklanite prije reprodukcije. Otključajte klip ručice i upotrijebite polugu za podizanje ručice tonara.



- 6 Upotrijebite ručni podizač da dovedete iglu u ravan sa pločom.







- 7 Upotrijebite polugu da spustite učicu tonara na ploču da započnete reprodukciju.




Prestanak reprodukcije vinilnih ploča


- 1 Upotrijebite polugu lifta da podignete ručicu tonara i upotrijebite prst da vratite ručicu tonara na nosač ručice.



- 2 Spustite polugu i zaključajte tonar klipom da ga fiksirate.



- 3 Vratite poklopac igle da zaštitite vrh igle.




! Oprez

- Ne savijajte, niti nasilu stavljajte iglu u kertridž.
- Ne dodirujte vrh igle da biste izbjegli da se povredite.
- Isključite uređaj prije zamjene igle.


Zamijenite iglu

Uklanjanje igle sa ručice tonara:


- 1 Postavite prste na vrh igle i gurnite nadolje u smjeru „A“.



- 2 Izvucite iglu unaprijed u smjeru „B“




- 3 Zadržite vrh igle i stavite drugu iglicu guranjem unaprijed u smjeru „C“ Pritisnite iglu uvis u smjeru „D“ dok se na zaključa. Model igle: AT3600 (nije dio kompletna)




Uklonite prekrivač protiv prašine

- 1 Otvorite prekrivač protiv prašine.




- 2 Podignite prekrivač protiv prašine.




Reprodukcija sa USB-a


- 1 Ubacite USB uređaj u  utičnicu.



- 2 Okrenite dugme  /  da prebacite na USB izvor.



- 3 Pritisnite **VOLUME** dugme na jednom da reprodukujete ili pauzirate numeru. Pritisnite dugme **VOLUME** na proizvodu dvaput da preskočite na sljedeću numeru.




Napomena

- Provjerite da li USB uređaj ima audio sadržaje koji se mogu reprodukovati.


Preskakanje numera

Za USB:

- 1 Okrenite dugme **PUSH** / da prebacite na USB izvor.



- 2 Kada reprodukujete putem USB-a, LED prikazuje numeru koja se trenutno emituje.
↳ **[T01 0001]** je prikazano.
- 3 Pokrenite Philips Entertainment aplikaciju na svojem mobilnom uređaju.
- 4 Pritisnite **ALBUM ^** / **ALBUM v** na virtualnom daljinskom upaljaču (VRC) na aplikaciji da odaberete album ili folder.
- 5 Pritisnite **⏮** / **⏭** da odaberete numeru ili datoteku.





Programiranje numera

Ova vam funkcija omogućava da programirate do 20 numera u željenom redosljedu.


- 1 U stop režimu, pritisnite **PROG/SCAN** na virtualnom daljinskom uređaju (VRC) na Philips Entertainment aplikaciji da aktivirate režim programa.
↳ **[P01]** se pojavljuje na ekranu.
- 2 Pritisnite **⏮** / **⏭** da odaberete numere.
- 3 Pritisnite **PROG/SCAN** da potvrdite.
- 4 Ponovite korake dva i tri da programirate više numera.

- 5 Pritisnite ►|| da reprodukujete programirane numere.



Da izbrišete programirano


Dvaput pritisnite ■ da obrišete program.




5 Slušanje Bluetooth® muzike

Povežite Bluetooth®


- 1 Okrenite PUSH / dugme da prebacite Bluetooth izvor.




- 2 Odaberite **[Philips TAV9000D]** na vašem drugom Bluetooth uređaju.



- 3 Nakon uspešnoga uparivanja i povezivanja, Bluetooth indikator će zasvijetleti punom plavom bojom, a na ekranu će pisati [CONNECTED]. Začujete signal sa uređaja.




- 4 Reprodukujte audio sa vašega uređaja.
- Pritisnite **VOLUME** dugme na jednom da reprodukujete ili pauzirate numeru.
 - Pritisnite dugme **VOLUME** na proizvodu dvaput da preskočite na sljedeću numeru.




Prekidanje Bluetooth®-a


- 1 Deaktivirajte Bluetooth na vašem uređaju.
- 2 Pritisnite dugme **VOLUME** na uređaju na tri sekunde da uđete u meni.



- 3 Okrenite dugme **VOLUME** da odaberete režim uparivanja. Na LED ekranu će pisati [BT PAIR].




- 4 Pritisnite dugme **VOLUME** na uređaju da prekinete Bluetooth vezu.
- ↳ LED treperi plavo.




Pražnjenje memorije Bluetooth® uparivanja


- 1 Pritisnite dugme **VOLUME** na uređaju na tri sekunde da uđete u meni.




- 2 Okrenite dugme **VOLUME** da odaberete [BT CLEAN] i pritisnite dugme **VOLUME** da potvrdite.



- 3 Okrenite dugme **VOLUME** da odaberete <YES>NO.



- 4 Pritisnite dugme **VOLUME** da obrišete istoriju Bluetooth uparivanja.



Napomena

- Kompatibilnost sa svim Bluetooth uređajima nije garantovana.
- Svaka prepreka koja se nalazi između uređaja može smanjiti domet.
- Maksimalan raspon između ovog uređaja i vašeg Bluetooth uređaja je oko 10 metara (slobodnog prostora).


6 Auracast™ rad

Možete emitovati svoju muziku na ovaj gramofon ili bilo koji drugi Auracast™ kompatibilni proizvod.


Prijema Auracast™

- 1 Okrenite dugme  /  na gramofonu ili odaberite **Source Control** na Philips Entertainment aplikacije ( / Auracast™ receiver) da prebacite na Auracast™ prijemnik.


→ LED treperi cijan i začućete signalni zvuk iz uređaja.




- 2 Ako je gramofon po prvi put prebačen u režim Auracast™ prijemnika ili je spisak stanica prazan, gramofon će automatski početi da skenira i nešifrovano emitovanje sa najjačim signalom će se automatski emitovati.



- 3 Ako želite da imate prijem šifrovanog emitovanja na vašem Auracast™ uređaju, slijedite uputstva za vaš Auracast™ uređaj za emitovanje i unesite lozinku na vašem Auracast™ uređaju za emitovanje.



- 4 Nakon uspješnog povezivanja, LED će zasvijetleti punim cijanom.





- 5 Ponovite Auracast™ konekciju sa bilo kojeg dodatnog uređaja, kompatibilnog sa Auracast™-om koji želite uključite. Nakratko pritisnite dugme  na gramofonu da odaberete Auracast™ kanala.
 - Biće izabrano samo nešifrovano emitovanje, a šifrovano će biti preskočeno.
- 6 Pritisnite dugme  na gramofonu na tri sekunde da ponovo skenirate Auracast™ kanale.

Prekid veze sa Auracast™ prijemnikom


- Prebacite gramofon na drugi izvor.
- Deaktivirajte Auracast™ emitovanje na vašem mobilnom uređaju, USB-u ili drugom uređaju.

Auracast™ emitovanje


- 1 Pritisnite dugme  **PUSH** /  da prebacite između Gramofon/Bluetooth/DAB/FM/USB direktno/Audio ulaz izvora.



- 2 U Gramofon/Bluetooth/Audio ulaz izvoru, pritisnite i zadržite dugme  na gramofonu na tri sekunde da uđete u meni.




- 3 Okrenite dugme  na gramofonu da odabete [AURACAST].




AURACAST

- 4 Pritisnite dugme  na gramofonu da uđete u Auracast™ emitovanje ili odaberite **Source Control** Philips Entertainment aplikaciji ( /Auracast™ broadcast) da uđete Auracast™ emitovanje.




- 5 U Philips Entertainment Aplikaciji uđite u  /General Settings), odaberite **Public** (nešifrovano emitovanje) ili **Personal** (šifrovano emitovanje) sa Auracast™ emitera.
 - Kada se odabere nešifrovano emitovanje, LED postaje puno ljubičasto i začujete signal sa gramofona.
 - Kada se odabere šifrovano emitovanje, LED postaje puno čilbar boje i začujete signal sa gramofona.




- 6 Možete emotivati na bilo koji broj Auracast™ omogućenih proizvoda. Slijedite uputstva kako da omogućite Auracast™ vezu.
- 7 Ako je Auracast kanal za emitovanje šifrovan, potrebno je da Auracast prijemnici imaju istu lozinku da bi mogli da slušaju emitovanje.

Prekidanje Auracast™ emitovanja

- 1 Pritisnite i zadržite dugme  na gramofonu na tri sekunde da uđete u meni.




- 2 Okrenite dugme  na gramofonu da odabete [AURACAST].



AURACAST


- 3 Pritisnite dugme  da izađete iz Auracast™ emitovanja sa gramofona.




7 Bluetooth-Out rad (BT-OUT)

Povezivanje sa Bluetooth uređaj


- 1 Okrenite dugme  /  da promenite Gramofon/USB direkt/DAB/FM/Audio ulaz izvor.



- 2 U izvoru Gramofon/USB direkt/DAB/FM/Audio ulaz, pritisnite dugme **BT OUT** na uređaju na tri sekunde da uđete u meni.




- 3 Okrenite dugme **BT OUT** da odaberete [BT OUT]




BT OUT

- 4 Pritisnite dugme **BT OUT** da se povežete se Bluetooth uređajem.
→ LED će zatreperiti bijelo.



- 5 Postarajte se da vaš Bluetooth uređaj bude u režimu uparivanja.
- 6 Gramofon će početi da skenira i automatski će se upariti sa najbližim Bluetooth uređajem ili uređajem sa najjačim signalom.
- 7 Kada se uređaji povežu, začujete zvučni signal iz gramofona.
→ LED će svjetleti puno bijelo.




Napomena


- Ako uparivanje ne uspije, pritisnite **BT OUT** dugme da ponovo obavite skeniranje Bluetooth uređaja.

Prekid veze izlaza Bluetooth


- 1 Pritisnite i zadržite dugme **BT OUT** na uređaju na tri sekunde da uđete u meni.



- 2 Okrenite dugme **BT OUT** da odaberete [BT OUT].



- 3 Pritisnite dugme **BT OUT** da prekinete Bluetooth izlaz.
→ LED će zatreperiti bijelo.



8 Slušanje DAB+ radija

Na ovom uređaju možete slušati DAB+ radio.


Digital Audio Broadcasting+ (DAB+) je vrsta digitalnog slušanja radija kroz mrežu predajnika. Ona vam pruža veći izbor, bolji kvalitet zvuka i više informacija.

Automatsko skladištenje DAB+ radio stanica


Napomena

- S vremena na vrijeme, nove stanice i usluge se dodaju DAB+ emitovanju. Da biste imali pristup novim DAB+ stanicama i uslugama, redovno obavljajte skeniranje.
- Možete maksimalno da uskladištite 30 DAB radio stanica.


- 1 Okrenite dugme **PUSH** /  ili pritisnite dugme **DAB** na virtualnom daljinskom uređaju (VRC) na Philips Entertainment aplikaciji da odaberete DAB+ izvor.




- Ako prvi put unesete DAB+ izvor ili je spisak stanica prazan, radio će automatski obaviti potpuni sken.
- 2 Pritisnite i zadržite dugme **VOLUME** da uđete u meni.




- 3 Okrenite dugme **VOLUME** da odaberete [SCAN] i pritisnite dugme **BT OUT** da potvrdite.



- 4 Okrenite dugme **VOLUME** da odaberete <YES>NO.



- 5 Pritisnite dugme **VOLUME** da uđete u automatsku pretragu stanica.
↳ LED ekran će prikazivati [SCANNING].




- Radio će automatski skenirati i skladištiti sve DAB+ radio stanice, a zatim emitovati prvu dostupnu stanicu. Ili pritisnite i zadržite PROG/SCAN (VRC u aplikaciji) na duže od 5 sekunde. Uređaj automatski skenira i skladišti sve DAB+ radio stanice. Nakon skladištenja biće emitovana prva dostupna stanica.

Izbor DAB+ radio stanice


Pošto DAB+ radio stanice budu skenirane i uskladištene, pritisnite  /  (VRC u aplikaciji) da odaberete DAB+ stanicu.

Ručno skladištenje DAB+ radio stanica


- 1 Pritisnite i zadržite dugme **VOLUME** da uđete u meni.




- 2 Okrenite dugme **VOLUME** da odaberete [STORE] i još jednom pritisnite dugme **VOLUME** da potvrdite.



- 3 Okrenite dugme **VOLUME** da odaberete <YES>NO.



- 4 Pritisnite dugme **VOLUME** da potvrdite skladištenje.
→ LED ekran prikazuje [P01 STORED].



- Pritisnite **PROG/SCAN** (VRC aplikacija) da uđete u podešavanja. Pritisnite **PROG/SCAN** (VRC aplikacija) opet ili pritisnite **▶||** (VRC aplikacija) da saučuvate stanicu koju ste slušali u trenutnom slotu.
- Ponovite ovaj korak za programiranje svih narednih stanica.

Prikaz DAB+ informacija

Prilikom slušanja DAB+ radija, pritisnite **INFO** (VRC u aplikaciji) više puta da dobijete prikaz različitih informacija (ako su dostupne), poput frekvencije, jačine signala, tačnog vremena i slično.

Upotrebite DAB+ meni

- 1 U DAB+ režimu, pritisnite i zadržite dugme **VOLUME** ili pritisnite **MENU** (VRC aplikacija) da pristupite DAB+ meniju.
- 2 Okrenite dugme **VOLUME** ili pritisnite **PRESET ▲/PRESET ▼** (VRC aplikacija) da prodete opcije menija.
 - PRESET
 - TUNING
 - STORE
 - SCAN
 - AURACAST
 - BT OUT
 - MANUAL
 - PRUNE
 - DRC
- 3 Da uđete u unapred podešene postavke, pritisnite dugme **VOLUME** ili pritisnite **OK** (VRC aplikacija).
 - Ako nema unapred podešenih postavki, ovako ćete izaći iz menija.
- 4 Okrenite dugme **VOLUME** ili pritisnite **PREV/NEXT** (VRC aplikacija) da se priključite na prethodne/sljedeće unapred podešene postavke.
- 5 Pritisnite dugme **VOLUME** ili pritisnite **OK** (VRC aplikacija) da odaberete unapred podešene postavke i izađete iz menija.

9 Slušanje FM radija

Na ovom uređaju možete slušati FM radio.

Napomena


- Postavite FM antenu što dalje od TV-a ili drugih izvora zračenja.
- Za optimalan prijem, izvucite FM antenu do kraja i podesite njen položaj.

Automatsko skladištenje FM radio stanica


Napomena

- Možete maksimalno da uskladištite 30 FM radio stanica.


- 1 Okrenite dugme  **PUSH** /  ili pritisnite dugme **FM** (VRC aplikacije) da odaberete FM izvor.




- 2 Pritisnite i zadržite dugme **VOLUME** da uđete u meni.



- 3 Okrenite dugme **VOLUME** da odaberete [AUTOPROG] i pritisnite dugme **VOLUME** da potvrdite.




- 4 Okrenite dugme **VOLUME** da odaberete <YES>NO, pritisnite dugme **VOLUME** da uđete u automatsku pretragu stanica.




- Tokom procesa skeniranja biće prikazana trenutna frekvencija, na primer „87,5“. Kada stanica bude pronađena, broj programa će biti prikazan na jedan sekund. Zatim će se skeniranje nastaviti.
- Prva radio stanica koja bude programirana će biti emitovana.

Ručno skladištenje FM radio stanica


- 1 Pritisnite i zadržite dugme **VOLUME** da uđete u meni.



- 2 Okrenite dugme **VOLUME** da odaberete [STORE] i pritisnite dugme **VOLUME** da potvrdite.



- 3 Okrenite dugme **VOLUME** da odaberete <YES>NO, pritisnite dugme **VOLUME** da potvrdite skladištenje.
↳ LED ekran prikazuje [P01 STORED].



- Pritisnite **PROG/SCAN** (VRC aplikacija) da uđete u podešavanja. Pritisnite **PROG/SCAN** (VRC aplikacija) opet ili pritisnite **▶II** (VRC aplikacija) da saučuvate stanicu koju ste slušali u trenutnom slotu.
- Ponovite ovaj korak za programiranje svih narednih stanica.



Napomena

- Kod svih gore navedenih operacija možete izaći iz menija kada se pritisne i zadrži dugme **VOLUME** a normalni prikaz informacija o stanici će biti vraćen nakon izlaska.

Uključite FM radio stanicu

- 1 Okrenite dugme **PUSH** /  ili pritisnite dugme **FM** (VRC aplikacije) da odaberete FM izvor.
- 2 Pritisnite i zadržite **◀◀** / **▶▶** (VRC u aplikaciji) na više od dvije sekunde.
 - Radio će automatski emitovati stanicu koja ima jak prijem.
- 3 Ponovite drugi korak da emitujete više stanica.

Odaberite uskladištenu FM radio stanicu

U FM režimu, pritisnite **PRESET ▲** / **PRESET ▼** (VRC u aplikaciji) da odaberete broj uskladištene stanice.

- Dok slušate FM radio možete pritisnuti **MODE** (VRC u aplikaciji) da pređete na stereo ili mono zvuk.

Upotrebite FM meni

- 1 U FM režimu, pritisnite i zadržite dugme **VOLUME** da pristupite FM meniju.
- 2 Okrenite dugme **VOLUME** da izaberete izaberete opcije menija.
 - PRESET
 - TUNING
 - STORE
 - AUTOPROG
 - AURACAST
 - BT OUT
- 3 Da uđete u unapred podešene postavke, pritisnite dugme **VOLUME**.
 - Ako nema unapred podešenih postavki, ovako ćete izaći iz menija.
- 4 Okrenite dugme **VOLUME** da pređete na prethodni/naredni preset.
- 5 Pritisnite dugme **VOLUME** da odaberete preset i izađete iz menija.

Prikaz RDS informacija

RDS (Radio Data System) je servis koji omogućava FM radio stanicama da prikažu dodatne informacije.

- 1 Slušanje FM radio stanice.
- 2 Pritisnite **INFO** (VRC u aplikaciji) više puta da vam se na ekranu prikažu različite RDS informacije (ako su dostupne), poput naziva radio stanice, imena programa i tako dalje.

10 Ostale karakteristike

Vraćanje na fabrička podešavanja


Resetovanje uređaja na osnovne postavke. Kada je uređaj uključen, pritisnite i zadržite **VOLUME** na pet sekundi u **AUDIO IN** izvoru na **VOLUME 2**.

Uređaj će biti vraćen na fabrička podešavanja.

11 Philips Entertainment aplikacija

Preuzimanje aplikacije




Skenirajte QR kod / pritisnite taster „Preuzimanje“ ili pretražite „Philips Entertainment“ na Apple App Store-u ili Google Play-u da preuzmete aplikaciju.



philips.to/entapp

Aplikacija za Philips Entertainment daje vam kontrolu nad muzikom koju slušate. Možete koristiti svoj pametan uređaj da lako odaberete stil zvuka koji hoćete, da mijenjate između izvora i još toga.

Uparite aplikaciju sa gramofonom





- 1 Pokrenite Philips Entertainment aplikaciju na svojem mobilnom uređaju.
- 2 Postarajte se da je na vašem mobilnom uređaju omogućen Bluetooth.
- 3 Kada po prvi put povezujete Philips Entertainment aplikaciju, od vas će biti zatraženo da uparite aplikaciju sa vašim gramofonom.
- 4 Pritisnite **VOLUME** dugme na gramofonu da omogućite aplikaciji da ga otkrije i kontroliše.


Odaberite svoj zvuk

Možete odabrati idealan zvuk za vašu muziku.

Odabir ekvilajzera (EQ)


Prisrinite  ikonicu na aplikaciji da odaberete unaprijed definisane režime zvuka koji odgovaraju vašoj muzici: **Balanced/ Warm/Bright/ Powerful/Clear**.






Podešavanje jačine zvuka

- Pomerite šiber za jačinu zvuka da podesite jačinu zvuka.




Isključivanje zvuka

- Pritisnite ikonu  jednom da isključite ili uključite zvuk




Odaberite izvor zvuka

Pritisnite  ikonicu na aplikaciji da odaberete **Phono/Bluetooth/Auracast™ receiver/DAB/FM/USB/Audio in**.




Prijem nešifrovanog Auracast™ emitovanja

- 1 Odabir Auracast™ receiver izvora.




- 2 Pritisnite [**Auracast™ broadcasts**] da uđete Auracast™ spisak emitovanja.




- 3 Kada je odabran **nešifrovan** izvor reprodukcije sa mobilnog telefona ili USB-a, gramofon će ga potražiti i povezati se s njime.

↳ Postarajte se da aktivirate Auracast™ reemitovanje na mobilnom telefonu, USB-u ili drugom uređaju.




Prijem šifrovanog Auracast™ emitovanja

- 1 Odabir Auracast™ receiver izvora.




- 2 Pritisnite [**Auracast™ broadcasts**] da uđete Auracast™ spisak emitovanja.






- 3 Kada je odabran **šifrovan** izvor reprodukcije sa mobilnog telefona, USB-a ili drugog proizvoda, od vas će biti zatraženo da unesete lozinku. Lozinka mora biti ista ona koju ste uneli kada ste podešavali Auracast™ emitovanje sa vašeg mobilnog telefona, USB-a ili drugog uređaja.

→ Postarajte se da aktivirate Auracast™ reemitovanje na mobilnom telefonu, USB-u ili drugom uređaju.





Izbor DAB radija

Pritisnite ikonicu  na aplikaciji da odaberete **DAB source**.






Izbor FM radija

- 1 Pritisnite ikonicu  na aplikaciji da odaberete **FM source**.





- 2 Omogućite **[Auto Preset]** i započnite unapred podešene postavke.






Odaberite USB direkt

Pritisnite ikonicu  na aplikaciji da odaberete the App to select **[USB]** i uđete u USB direkt.





Odaberite MP3 programiranje

Odaberite **[MP3 programming]** da uđete u podešavanje MP3 programiranja.





Izbor režima reprodukcije

Izaberite **[Playback mode]** da uđete u podešavanja režima reprodukcije.



Podešavanje sata


Pritisnite ikonicu  na aplikaciji da odaberete **Clock**.



Podesite tajmer alarma

Podešavanje alarma se može obaviti preko aplikacije.

- Pritisnite ikonicu  na aplikaciji da odaberete [TIMER] da biste ušli u podešavanje tajmera.




Napomena

- Tajmer podržava buđenje samo uz DAB, FM i USB.
- Ako USB nije detektovan, tajmer će se probuditi uz DAB kao osnovna postavka
- Kada je isključen iz struje, tajmer će se prebaciti na „isključeno“ jer nema rezervnu bateriju za rad sata. Ipak, biće prisutno poslednje podešavanje tajmera.

Podešavanje tajmera za spavanje

Podešavanje tajmera za spavanje može se podesiti preko aplikacije.


- Pritisnite ikonu  na aplikaciji da uđete u podešavanje tajmera i podešavajte vreme u minutima.
↳ Biće prikazano: 120/90/60/30/15/OFF.





- Kada je aktiviran režim spavanja, pritisak **SLEEP** na daljinskoj aplikaciji će prikazati preostalo vreme do aktivacije. Uključiće se ikonica SLEEP kada je uključen režim spavanja.
- Kada dođe do vremena spavanja, jačina zvuka će se smanjiti na minimum u roku od jednog minuta i zatim preći u režim mirovanja.

Odabir Auracast™ emitovanja


- 1 Pritisnite  ikonicu na aplikaciji da uđete u spisak General Settings.




- 2 Odabete **Public** ili **Personal** emitovanje.



- 3 Unesite lozinku kada je odabrano **Personal** (šifrovano emitovanje).




- 4 Pritisnite i zadržite dugme  na gramofonu na tri sekunde da uđete u meni, a zatim rotirajte dugme  da odaberete [AURACAST] i pritisnite dugme  da uđete u režim Auracast™ uparivanja.




Odaberite izlaza Bluetooth (BT Out)


- 1 Pritisnite  ikonicu na aplikaciji da uđete u spisak General Settings.




- 2 Omogućite **[Bluetooth Out]** i započnite skeniranje.



- 3 Prethodno upareni uređaji će se pojaviti u opciji „Paired devices“, a neupareni uređaji će se pojaviti u opciji „Discovered devices“.




- 4 Odaberite uređaj da ga povežete putem izlaza Bluetooth.




Daljinski upravljač

Pritisnite ikonu  da uđete i koristite svoj mobilni uređaj kao daljinski uređaj za gramofon putem Philips Entertainment aplikacije.



Vodič za korisnike

Za više informacija o korištenju ovoga proizvoda, pritisnite  ikonicu na aplikaciji gdje možete naći [User Manual] i [Quick Start Guide].




Nadogradnja firmware-a


Da biste dobili najbolje opcije i podršku, ažurirajte svoj proizvod najnovijom firmver verzijom.

Firmver za MCU može biti nadograđen na najnoviju verziju putem Philips Entertainment aplikacije.

Idite na **Firmware Update** i pritisnite **Download & Update**. Ako nadogradnje bude objavljena **Download & Upgrade** može biti pritisnuta za automatski nastavak.



Kada uređaj jednom bude povezan sa Philips Entertainment aplikacijom, može preuzeti ažuriranje firmvera. Uvijek nadogradite na najnoviju firmver verziju da unaprijedite performanse ovog proizvoda.



12 Specifikacije proizvoda

Napomena

- Informacije o proizvodu su podložne promjenama bez prijetodne najave.

Opšte informacije	
Naponska mreža	100-240V~ 50/60Hz
Potrošnje energije tokom rada	30 W
ECO potrošnja energije	<0,5 W
USB port	5,0 V $\overline{\text{---}}$ 0,5 A
Dimenzije (Š x V x D)	448 x 245 x 399 mm
Težina (glavnog uređaja)	11,0 kg
Radna temperatura	0-40°C

Pojačalo	
Ukupna izlazna snaga	120 W (RMS)
Frekventni opseg	60Hz-20kHz
Odnos signala prema buci	>70 dB
Totalno harmonijsko izobličenje zvuka	≤ 10%

Zvučnik	
Tviter	2 x 1" silk dome 8Ω
Srednji zvučnik	2 x 3" 8 Ω
Vufer	1 x 4,5" 4 Ω

Bluetooth®	
Bluetooth® verzija	V5.4
Bluetooth® profili	SBC, AAC, A2DP
Bluetooth® frekventni opseg	2402 - 2480 MHz
Maksimalna snaga transmisije	≤9 dBm
Bluetooth® domet	oko 10 m

Gramofon	
Brzine gramofona	33-1/3 RPM, 45 RPM
Model igle	AT3600LA

Prijemnik	
Opseg prijemnika (FM)	87,5 - 108 MHz
Opseg prijemnika (DAB)	174 - 240 MHz (Band III)
Postavljene stanice (FM)	30
Postavljene stanice (DAB)	30

Informacije o USB reprodukciji

Ekstenzija	Kodek	Protok uzorka	Brzina protoka
.mp3	MPEG 1 Layer 1	32~48 kHz	32~320 kbps
	MPEG 1 Layer 2	32~48 kHz	32~320 kbps
	MPEG 1 Layer 3	32~48 kHz	32~320 kbps
.wav	WAV	12~48 kHz	16, 24 kbps
.wma	WMA	16~48 kHz	48~192 kbps
.flac	FLAC	8~48 kHz	376~900kbit

Kompatibilni USB uređaji

USB flash memorija	USB2.0
USB flash plejeri	USB2.0

Podržani USB formati

USB ili memorijski formati datoteka	FAT12/FAT16/FAT32
Podržani audio formati	MP3/WAV/FLAC/WMA
Podrška	≤128G, USB2.0
MP3 brzina protoka podataka	32-320 Kbps i promjenljiv protok podataka
WMA brzina protoka podataka	48~192 kbps
WAV brzina protoka podataka	16, 24 kbps
FLAC brzina protoka podataka	376~900kbit
Direktorijum može primiti	najviše 8 nivoa
Broj albuma/fascikli	maksimalno 99
Broj numera/naslova	maksimalno 999

Nepodržani USB formati

Prazan album	Prazan album je album koji ne sadrži MP3/WMA/WAV grafike i neće biti prikazan.
Nepodržani formati datoteka će biti preskočeni. Na primjer, Word datoteke (.doc) ili MP3 datoteke sa ekstenzijom .dif će biti ignorisane i neće biti reprodukovane.	

13 Rešavanje problema



Upozorenje

- Nikad ne uklanjajte kućište ovoga uređaja.

Da bi se zadržali pravo na garanciju nikada nemojte pokušavati da sami popravite sistem. Ako se susretne sa problemima prilikom korištenja ovoga uređaja, provjerite sljedeće napomene prije no što zatražite servisiranje. Ako problem i dalje ne može biti riješen, posjetite Philips-ov website (www.philips.com/support). Kada kontaktirate Philips, postarajte se da vam uređaj bude blizu i da lako možete pročitati broj modela i serijski broj.

Nema struje

- Provjerite da li je adapter uređaja nepropisno povezan.
- Provjerite ima li utičnice u zidu.

Nema zvuka

- Provjerite jačinu zvuka.
- Provjerite je li izvor propisno odabran. Provjerite jesu li kablovi za povezivanje ispravno povezani.

Nema reakcije uređaja

- Isključite i ponovo uključite adapter, zatim ponovo uključite uređaj.
- U cilju uštede struje, sistem se automatski isključuje 15 minuta po završetku reprodukcije posljednje numere ako mu se ne da nijedna komanda.

Snimljeni zvuk je prebrz ili prespor

- Provjerite je li odabrana propisna brzina koja odgovara vinilu.

Opadanje audio kvaliteta gramofona

- Provjerite je li igla istrošena. Zamijenite iglu.

Vinil se okreće, ali nema zvuka

- Provjerite jačinu zvuka.
- Provjerite je li izvor propisno prebačen na gramofon.
- Provjerite da li je poklopac igle propisno uklonjen.
- Provjerite je li poluga ručice tonara spuštена da se spusti na ploču.

Kvalitet zvuka je loš nakon povezivanja sa Bluetooth uređajem.

- Prijem Bluetooth signala je loš. Približite uređaj bliže ili uklonite prepreke između njih.

Bluetooth se ne može povezati sa ovim uređajem

- Provjerite da li uređaj ne podržava profile koji su potrebni za ovaj uređaj.
- Provjerite da li Bluetooth funkcija nije omogućena. Pogledajte priručnik za korisnike tog uređaja da otkrijete kako aktivirati tu funkciju.
- Provjerite je li ovaj uređaj nije u režimu uparivanja.
- Provjerite je li ovaj uređaj već povezan sa nekim drugim Bluetooth uređajem. Prekinite vezu sa tim uređajem i pokušajte ponovno.

Upareni mobilni uređaj se neprekidno povezuje i prekida vezu.

- Prijem Bluetooth signala je loš. Približite uređaj bliže ili uklonite prepreke između njih.
- Neki mobilni telefoni se mogu neprekidno povezivati i prekidati vezu kada razgovarate telefonom ili prekidate razgovor. To ne znači da ovaj uređaj ne radi kako treba.

Nije moguće reprodukovati muziku na uređaju poslije uspješnog Bluetooth povezivanja.

- Uređaj se ne može koristiti za bežično reprodukovanje muzike na ovome uređaju.
- Kod nekih uređaja, Bluetooth veza se može automatski deaktivirati radi uštede energije. To ne znači da ovaj uređaj ne radi kako treba.

Nije moguće prikazati neke od datoteka sa USB uređaja

- Broj foldera i datoteka na USB uređaju prevazilazi ograničenje. Ova pojava nije kvar.
- Formati datoteka nisu podržani.

USB uređaj nije podržan

- USB uređaj nije kompatibilan sa ovim uređajem. Pokušajte s drugim uređajem.

Loš radio prijem

- Povećajte razdaljinu između uređaja i vašeg TV-a ili drugih izvora zračenja.
- Izvucite radijsku antenu do kraja.
- Povezivanje sa spoljnom radio antenom.

Tajmer ne radi

- Podesite sat propisno.
- Prebacite na tajmer.

Izbrisana podešavanja sata/tajmera

- Došlo je do prekida u napajanju ili je strujni kabl isključen.
- Resetovanje sata/tajmera.

Kako držati sat na ekranu uključenim ili isključenim u režimu mirovanja?

- U režimu mirovanja, pritisnite dugme **VOLUME** na uređaju da menjate između uključenog i isključenog prikaza sata.



MMD Hong Kong Holding Limited. Sva prava zaštićena. Specifikacije su podložne promjeni bez prethodno obaviještenja.

Philips, Philips amblem su registrovani zaštitni znaci Koninklijke Philips N.V. i korišteni su pod licencom. Ovaj proizvod je napravljen i prodaje se pod odgovornošću MMD Hong Kong Holding Limited ili jednog od njegovih saradnika, a MMD Hong Kong Holding Limited je garant u pogledu ovoga proizvoda.